

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 16. jula 2015. godine.

Broj: 01-700/2
Podgorica, 24.07.2015.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text "PREDSJEDNIK CRNE GORE" and "ПОДГОРИЦА" around the perimeter, with a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 16.jula 2015. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRMOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Član 1

U Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova ("Službeni list CG", br. 16/07 i 53/11) u članu 2 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„-u slučaju kada poslodavac na sve zaposlene ne primjenjuje pojedine odredbe svojih akata;”

U alineji 3 poslije riječi „organizovanje” dodaju se zarez i riječi: „djelovanje i utvrđivanje prava na reprezentativnost sindikata”.

Dosadašnje al. 3,4 i 5 postaju al. 4,5 i 6.

Član 2

U članu 3 stav 1 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„-za spor iz člana 2 stav 1 alineja 3 ovog zakona, ovlašćeni predstavnik sindikata i poslodavca;”

U alineji 2 riječi: „al. 3 i 5” zamjenjuju se riječima: „al. 4 i 6”.

U alineji 3 riječi: „iz člana 2 stav 1 alineja 4” zamjenjuju se riječima: „iz člana 2 stav 1 alineja 5”.

Dosadašnje al. 2 i 3 postaju al. 3 i 4.

Član 3

U članu 4 stav 1 mijenja se i glasi:

„Individualnim radnim sporom (u daljem tekstu: individualni spor), smatra se spor koji je nastao u ostvarivanju prava zaposlenog iz rada i po osnovu rada utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom, aktom poslodavca i ugovorom o radu.”

Član 4

U članu 11 stav 1 tačka 1 poslije riječi „stručne” dodaju se riječi: „i administrativne”.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) organizuje obuku za stručno usavršavanje miritelja i arbitara;”

U tački 5 poslije riječi „arbitara” dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom”.

Tačka 7 briše se.

Član 5

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

„Stručna služba Agencije

Član 11a

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Agencija organizuje stručnu službu.

Stručna služba iz stava 1 ovog člana, pomaže mriteljima odnosno arbitrima u radu, i obavlja druge stručne poslove koji se odnose na postupak mirnog rješavanja radnih sporova.”

Član 6

U članu 12 stav 2 riječi: „nadležnosti i način njihovog izbora, trajanje mandata,” brišu se.

Član 7

Poslije člana 12 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Organi Agencije

Član 12a

Organi Agencije su: Upravni odbor i direktor.

Upravni odbor

Član 12b

Upravni odbor Agencije ima tri člana.

Upravni odbor iz stava 1 ovog člana, čine: jedan predstavnik Vlade, jedan predstavnik reprezentativne organizacije sindikata i jedan predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca, koje imenuje Vlada na predlog socijalnih partnera.

Ako postoji više reprezentativnih organizacija sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca predstavnike sporazumno određuju sindikalne organizacije, odnosno udruženja poslodavaca po sistemu rotacije.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

U slučaju da član Upravnog odbora podnese ostavku ili bude razriješen prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora bira se na način i po postupku propisanim ovim zakonom.

Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora iz stava 5 ovog člana, prestaje istekom mandata članova Upravnog odbora.

Statutom Agencije bliže se uređuju uslovi i način razrješenja odnosno prestanak mandata članu Upravnog odbora prije isteka mandata.

Nadležnost Upravnog odbora

Član 12c

Upravni odbor Agencije:

- 1) donosi statut Agencije uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo) i druge akte u skladu sa zakonom;
- 2) usvaja program obuke za miritelje i arbitre, kao i način njegovog sprovođenja;
- 3) daje inicijativu za donošenje i izmjenu zakona i drugih akata kojima se uređuje funkcionisanje i rad Agencije i vođenje postupaka iz njene nadležnosti;
- 4) usvaja predlog zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava Agencije za narednu fiskalnu godinu;
- 5) usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
- 6) usvaja predlog godišnjeg izvještaja o finansijskom poslovanju Agencije;
- 7) obrazuje stručne komisije i radna tijela Agencije;
- 8) donosi akt za nagradu za rad i naknadu troškova miritelja i arbitara;
- 9) usvaja plan javnih nabavki;
- 10) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.

Direktor Agencije

Član 12d

Direktora Agencije imenuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalnog savjeta Crne Gore.

Mandat direktora Agencije traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Nadležnost direktora Agencije

Član 12e

Direktor Agencije:

- 1) vodi i organizuje poslovanje Agencije i odgovoran je za zakonitost rada;
- 2) zastupa i predstavlja Agenciju;
- 3) predlaže akte koje usvaja Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
- 4) predlaže akt za nagradu za rad i naknadu troškova miritelja i arbitara Upravnom odboru;
- 5) odlučuje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom;
- 6) ostvaruje saradnju sa nacionalnim i međunarodnim subjektima, radi ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti;
- 7) odlučuje o angažovanju domaćih ili stranih stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Agencije i sa njima zaključuje ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza;

8) zaključuje ugovore koji se odnose na investicije u Agenciji do iznosa utvrđenog statutom;

9) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.”

Član 8

U članu 20 stav 2 tačka 3 poslije riječi „usavršava” dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom;”

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) vodi postupak i donosi rješenje, odnosno preporuku o predmetu spora, suprotno odredbama ovog zakona;”

Tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) istekom mandata ne bude ponovo biran kao i usljed smrti.”

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Rješenje za brisanje iz lmenika donosi direktor Agencije na osnovu odluke komisije, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.”

Član 9

U članu 23 stav 2 poslije riječi: „stručno usavršava” dodaju se riječi: „u skladu sa ovim zakonom”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Miritelj odnosno arbitar je dužan da obavještava Agenciju o toku postupka mirnog rješavanja radnog spora.”

Član 10

U članu 25 stav 3 tačka 4 riječi: „vrijeme pregovora” zamjenjuju se riječima: „datum podnošenja predloga;”

Član 11

U članu 26 poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koja glase:

„Na zahtjev strana u postupku mirnog rješavanja spora, rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti, ali ne duže od 15 dana.

Ako druga strana u sporu ne prihvati predlog ili se ne izjasni na isti u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, Agencija će obustaviti postupak zaključkom.

Na zaključak iz stava 3 ovog člana nije dozvoljena žalba.”

Član 12

U članu 29 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ukoliko se u postupku angažuju vještaci ili drugi stručnjaci, troškove takvog angažovanja snosi svaka strana koja je angažovala vještaka odnosno drugog stručnjaka, ukoliko se strane u sporu drukčije ne saglase.”

Član 13

U članu 30 riječ „ministarstvo” zamjenjuje se riječju „Ministarstvo”, a riječi: „nadležno za poslove rada” brišu se.

Član 14

U članu 34 stav 3 mijenja se i glasi:

„Ako se ne donese preporuka na način predviđen stavom 2 ovog člana u roku od 30 dana od dana zaključenja rasprave, miritelj stranama u sporu predlaže preporuku.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako strane u sporu ne prihvate preporuku smatra se da postupak mirenja nije uspio.”
Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 15

U članu 35 stav 1 riječi: „tri dana” zamjenjuju se riječima: „osam dana”.

Član 16

U članu 39 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Arbitar u individualnom sporu:

- 1) vodi raspravu;
- 2) ukazuje stranama u sporu na predloge koji nijesu u skladu sa zakonom i drugim propisom;
- 3) pruža stručnu i drugu pomoć stranama u sporu; i
- 4) donosi rješenje o predmetu spora.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uz predlog za pokretanje postupka mirnog rješavanja spora, podnosilac predloga dostavlja akt nadležnog suda sa obavještenjem iz stava 3 ovog člana.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 17

U članu 40 stav 1 mijenja se i glasi:

„Arbitar je dužan da zakaže raspravu sa stranama u sporu u roku od osam dana od dana prijema predloga i potpune dokumentacije o predmetu spora i o tome obavijesti strane u sporu.”

Član 18

U članu 42 stav 4 riječi: „tri dana” zamjenjuju se riječima: „osam dana”.

Član 19

U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi:

„Ako arbitar smatra da je predmet spora raspravljen, zaključuje raspravu i donosi rješenje u skladu sa ovim zakonom.”

Član 20

U članu 45 stav 2 riječ „arbitrom“ zamjenjuje se riječju „Agencijom“.

U stavu 3 riječi: „Ako se strane u sporu saglase o predmetu spora“ zamjenjuju se riječima: „Ako se strane u sporu saglase o rješenju predmetnog spora odnosno postignu sporazum“.

Član 21

U članu 48 stav 2 tačka 4 riječi: „pokretanja postupka“ zamjenjuju se riječima: „podnošenja predloga“.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) datum predaje predloga miriteljima, odnosno arbitrima;“

Član 22

Postupci za mirno rješavanje sporova započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23

Članovi Upravnog odbora i direktor Agencije nastavljaju da obavljaju svoje poslove do isteka mandata na koji su imenovani.

Član 24

Akt o osnivanju Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut i opšta akta Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 19-1/14-1/13

EPA 612 XXV

Podgorica, 16.jul 2015. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

